
 <p>BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</p>	<p>Reference: Aplikacija za izračun, kontrolu i izvještavanje o VP cijenama lijekova u BiH</p>	<p>Str. 1</p>
<p>Uputstvo za dostavljanje prijedloga VP cijena lijekova za nosioce dozvole za stavljanje lijeka u promet</p>	<p>Datum: 06.03.2017.</p>	<p>Verzija: 1.0</p>

Korisnički priručnik


Servis za veleprodajne cijene lijekova

- Za nosioce dozvole za stavljanje lijeka u promet

 <p style="text-align: center;">BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</p>	<p>Reference: Aplikacija za izračun, kontrolu i izvještavanje o VP cijenama lijekova u BiH</p>	<p>Str. 2</p>
<p>Uputstvo za dostavljanje prijedloga VP cijena lijekova za nosioce dozvole za stavljanje lijeka u promet</p>	<p>Datum: 06.03.2017.</p>	<p>Verzija: 1.0</p>

Sadržaj

1. Prijava u servis.....	3
2. Početna strana.....	4
3. Uređivanje podataka korisničkog računa i promjena lozinke.....	5
4. Unošenje predloženih cijena putem obrazca 1 priloga 2.....	8
4.1 Prikaz pakiranja lijekova u postupku – pretraživač	9
4.2 Prikaz pakiranja lijekova u postupku – Učitavanje obrasca i popis lijekova.....	10
4.2.1 Učitavanje ispunjenog obrasca 1 priloga 2	10
4.2.2 Upisivanje predložene cijene	11
5. Dobivanje nove lozinke – Zaboravljena lozinka	13

 <p>BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</p>	<p>Reference: Aplikacija za izračun, kontrolu i izvještavanje o VP cijenama lijekova u BiH</p>	<p>Str. 3</p>
<p>Uputstvo za dostavljenje prijedloga VP cijena lijekova za nosioce dozvole za stavljenje lijeka u promet</p>	<p>Datum: 06.03.2017.</p>	<p>Verzija: 1.0</p>

1. Prijava u servis

Za prijavu u servis potrebno je na strani za prijavu upisati korisničko ime, 1. - Slika 1.1 i lozinku, 2. Slika 1.1., te kliknuti dugme „Prijava“.



ALMBiH - servis


Autorizacija pristupa servisu.

1.
 2.

Zapamti me


[Zaboravljena lozinka?](#)

Slika 1.1 (Prijava u aplikaciju)

 <p style="text-align: center;">BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</p>	<p>Reference: Aplikacija za izračun, kontrolu i izvještavanje o VP cijenama lijekova u BiH</p>	<p>Str. 4</p>
<p>Uputstvo za dostavljanje prijedloga VP cijena lijekova za nosioce dozvole za stavljanje lijeka u promet</p>	<p>Datum: 06.03.2017.</p>	<p>Verzija: 1.0</p>


2. Početna strana

U gornjem desnom uglu prikazano je ime korisnika koji je trenutno prijavljen u aplikaciju 1. - Slika 2.1, postavljanjem kursora miša na ime korisnika može se pristupiti podacima korisničkog računa klikom na „Moj korisnički račun“.



2016 © ALMBiH

Slika 2.1 (Početna strana)

 <p style="text-align: center;">BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</p>	<p>Reference: Aplikacija za izračun, kontrolu i izvještavanje o VP cijenama lijekova u BiH</p>	<p>Str. 5</p>
<p>Uputstvo za dostavljenje prijedloga VP cijena lijekova za nosioce dozvole za stavljenje lijeka u promet</p>	<p>Datum: 06.03.2017.</p>	<p>Verzija: 1.0</p>


„Obrazac 1 priloga 2“ može se preuzeti klikom na „OBRAZAC PREUZMITE OVDJE“ 2. - Slika 2.1

Pakovanja lijekova u postupku može se pretražiti u segmentu označenom brojem 3. - Slika 2.1.



Popis pakovanja lijekova u postupku prikazan je u segmentu označenom brojem 4. - Slika 2.1.

3. Uređivanje podataka korisničkog računa i promjena lozinke

Uređivanju podataka pristupa se postavljanjem kursora miša na ime korisnika u gornjem desnom uglu 1. - Slika 2.1, te na „Moj korisnički račun“ što otvara prikaz kao Slika 3.1.



Slika 3.1 (Uređivanje podataka korisničkog računa - osnovne informacije)

 <p style="text-align: center;">BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</p> 	Reference: Aplikacija za izračun, kontrolu i izvještavanje o VP cijenama lijekova u BiH	Str. 6
Uputstvo za dostavljenje prijedloga VP cijena lijekova za nosioce dozvole za stavljenje lijeka u promet	Datum: 06.03.2017.	Verzija: 1.0

Na ovome prikazu korisnik može urediti osnovne informacije korisničkog računa, 1. - Slika 3.1.

Osnovne informacije su:


- Ime
- Prezime
- Mob/Tel
- E-mail
- Opis

Nakon što korisnik unese ili izmjeni postojeće podatke treba kliknuti dugme „Spremi“.

Za promjenu lozinke potrebno je kliknuti „Promijeni lozinku“ 2. - Slika 3.1, što će otvoriti prikaz kao Slika 3.2 (dolje).

Da bi se promijenila lozinka potrebno je upisati važeću lozinku u polje „Trenutno važeća lozinka“ 1. - Slika 3.2, a u polja „Nova zaporka“ 2. - Slika 3.2 i „Nova zaporka još jednom“ 3. - Slika 3.2, upisati novu zaporku (lozinku) koju korisnik želi.

Nakon što su svi podaci upisani potrebno je kliknuti dugme „Spremi“.

 <p>BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</p>	<p>Reference: Aplikacija za izračun, kontrolu i izvještavanje o VP cijenama lijekova u BiH</p>	<p>Str. 7</p>
<p>Uputstvo za dostavljanje prijedloga VP cijena lijekova za nosioce dozvole za stavljanje lijeka u promet</p>	<p>Datum: 06.03.2017.</p>	<p>Verzija: 1.0</p>

Moj korisnički račun Pregled

vibor Kp

[Osnovne informacije](#)
[Promijeni lozinku](#)

KORISNIČKI RAČUN

Trenutno važeća zaporka


Nova zaporka

Nova zaporka još jednom

SPREMI


2016 © ALMBiH

Slika 3.2 (Promjena lozinke)

 <p style="text-align: center;">BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</p>	<p>Reference: Aplikacija za izračun, kontrolu i izvještavanje o VP cijenama lijekova u BiH</p>	<p>Str. 8</p>
<p>Uputstvo za dostavljanje prijedloga VP cijena lijekova za nosioce dozvole za stavljanje lijeka u promet</p>	<p>Datum: 06.03.2017.</p>	<p>Verzija: 1.0</p>

4. Unošenje predloženih cijena putem obrazca 1 priloga 2


Da bi korisnik unio predložene cijene putem obrasca potrebno je na početnoj strani preuzeti obrazac klikom na „OBRAZAC PREUZMITE OVDJE“ 2. - Slika 4.1, te spremiti obrazac na računar nakon čega ga je potrebno ispravno popuniti.



The screenshot shows the ALMBiH website interface. At the top, there are logos for the Agency and the user's name 'vbor'. Below the navigation bar, there is a button labeled 'OBRAZAC PREUZMITE OVDJE' with a red '2.' next to it. The main content area is titled 'Aktivni postupak' and contains a section 'PAKIRANJA LIJEKOVA U POSTUPKU'. This section includes a search bar with fields for 'ATC', 'JIDL', and 'Zaštićeno ime lijeka', and a 'TRAŽI' button. Below the search bar, there is a table of search results. The table has columns for 'ATC', 'JIDL', 'Zaštićeno ime lijeka', 'Pakiranje i jačina lijeka', 'Predložena cijena', and 'Status'. The first row of results is highlighted with a red box and a red '4.' next to it. The table shows five rows of medicine listings with their respective ATC codes, JIDL numbers, brand names, descriptions, and status indicators.

ATC	JIDL	Zaštićeno ime lijeka	Pakiranje i jačina lijeka	Predložena cijena	Status
LD4AB04	BIH-H-1383869-5	HUMIRA	HUMIRA, Otopina za injekciju, 40 mg/0.8 mL, pakovanje sa dvije kutije od kojih svaka sadrži 1 bočicu 1 praznu sterilnu špricu 1 lglu, 1 adapter za bočicu i 2 alkoholom natopljena jastučića	UČITAJ ISPUNJENI OBRAZAC	Cijena nije predložena Prijedlog nije unesen
ND1AB08	BIH-H-1405625-7	SEVORANE	SEVORANE, Para za inhalaciju, tečnost, 100 %/1 Bottle, 250 ml tekućine u smeđoj bočici od polietilenaftalata sa sigurnosnim zatvaračem, u kutiji	UČITAJ ISPUNJENI OBRAZAC	Cijena nije predložena Prijedlog nije unesen
J06BB16	BIH-H-2407318-7	SYNAGIS	SYNAGIS, Prasak i rastvarač za rastvor za injekciju, 50 mg/1 Vial, 1 bočica sa 50 mg praška i 1 ampula sa 1 ml rastvarača, u kutiji	UČITAJ ISPUNJENI OBRAZAC	Cijena nije predložena Prijedlog nije unesen
J06BB16	BIH-H-3249220-1	SYNAGIS	SYNAGIS, Prasak i rastvarač za rastvor za injekciju, 100 mg/1 Vial, 1 bočica sa 100 mg praška i 1 ampula sa 1 ml rastvarača, u kutiji	UČITAJ ISPUNJENI OBRAZAC	Cijena nije predložena Prijedlog nije unesen
J05AB04	BIH-H-3296846-0	MODERIBA	MODERIBA 200mg film obložene tablete, 168 filmom obloženih tableta (HDPE bočica) u kutiji	UČITAJ ISPUNJENI OBRAZAC	Cijena nije predložena Prijedlog nije unesen

Slika 4.1 (Početna strana)

 <p style="text-align: center;">BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</p>	<p>Reference: Aplikacija za izračun, kontrolu i izvještavanje o VP cijenama lijekova u BiH</p>	<p>Str. 9</p>
<p>Uputstvo za dostavljanje prijedloga VP cijena lijekova za nosioce dozvole za stavljanje lijeka u promet</p>	<p>Datum: 06.03.2017.</p>	<p>Verzija: 1.0</p>

4.1 Prikaz pakovanja lijekova u postupku – pretraživač

Pakovanja lijekova u postupku mogu se pretražiti u segmentu označenom brojem 3. - Slika 4.1.

Pretraživati se može po poljima:

- ATC
- JIDL
- Zaštićeno ime lijeka

1. U polje za pretragu „ATC“ korisnik upisuje pojam za pretragu. U ovo polje nije potrebno upisati cijeli pojam već je dovoljno upisati prvih nekoliko znakova i tada će se u selekciji prikazati podaci koji započinju tim znakovima.

Objašnjenje:


Ukoliko korisnik želi vidjeti sve podatke čija ATC vrijednost započinje sa A10, tada je dovoljno da upiše A10. Pretraživanje po djelimičnom unosu podatka moguće je samo ako se unose početni znakovi „ATC“ šifre, a ne znakovi koje šifra sadrži na kraju ili u sredini.

Ako korisnik upiše cijelu ATC šifru tada će se prikazati samo podaci koji sadrže tu ATC šifru.

2. U polje „JIDL“ obavezno je upisati cijelu JIDL šifru.
3. U polje „Zaštićeno ime lijeka“ moguće je upisati cijeli izraz koji se traži ili samo dio izraza.

Objašnjenje:

Ukoliko korisnik traži lijek zaštićenog imena „ABCD depot EFG “ tada je dovoljno da upiše „ABCD“ ili „depo“ i dobiti će popis svih lijekova koji sadržavaju upisani pojam unutar zaštićenog imena lijeka.

 <p style="text-align: center;">BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</p>	<p>Reference: Aplikacija za izračun, kontrolu i izvještavanje o VP cijenama lijekova u BiH</p>	<p>Str. 10</p>
<p>Uputstvo za dostavljanje prijedloga VP cijena lijekova za nosioce dozvole za stavljanje lijeka u promet</p>	<p>Datum: 06.03.2017.</p>	<p>Verzija: 1.0</p>

Nakon što se unesu svi parametri za pretragu potrebno je kliknuti dugme „Traži“.


4.2 Prikaz pakovanja lijekova u postupku – Učitavanje obrasca i popis lijekova

U donjem segmentu 4. - Slika 4.1, prikazan je popis lijekova u skladu sa parametrima podešenim u pretraživaču ili svi lijekovi ukoliko korisnik nije koristio pretraživač.

Prikaz je moguće sortirati po bilo kojoj od kolona klikom na naziv kolone. Prvi klik će sortirati prikaz u rastućem smjeru (od manjeg prema većem), a drugi klik će sortirati podatke u padajućem smjeru (od većeg prema manjem).

4.2.1 Učitavanje ispunjenog obrasca 1 priloga 2

Za učitavanje popunjenog obrasca potrebno je kliknuti dugme „UČITAJ ISPUNJENI OBRAZAC“ pored željenog pakovanja lijeka nakon čega se otvara prikaz za unos obrasca kao što prikazuje Slika 4.2 (dolje).

 <p style="text-align: center;">BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</p>	<p>Reference: Aplikacija za izračun, kontrolu i izvještavanje o VP cijenama lijekova u BiH</p>	<p>Str. 11</p>
<p>Uputstvo za dostavljanje prijedloga VP cijena lijekova za nosioce dozvole za stavljanje lijeka u promet</p>	<p>Datum: 06.03.2017.</p>	<p>Verzija: 1.0</p>

© UČITAVANJE OBRAZCA za pakiranje lijeka BIH-H-1383869-5, L04AB04, HUMIRA, HUMIRA, Otopina za injekciju, 40 mg/0.8 mL, pakovanje sa dvije kutije od kojih svaka sadrži: 1 bočicu, 1 praznu sterilnu špricu, 1 iglu, 1 adapter za bočicu i 2 alkoholom natopljena jastučića

ODUSTANI

ODABERITE DATOTEKU KOJA SADRŽI OBRAZAC PRILOGA 2 ZA ODABRANO PAKIRANJE LIJEKA:

ODABERITE DATOTEKU (XLSX)

Browse... No file selected.

1.


UČITAJ DATOTEKU ODUSTANI


Slika 4.2 (Učitavanje obrasca)

Na ovome prikazu korisnik mora kliknuti dugme „Browse“ te sa računara odabrati datoteku koja sadrži obrazac Priloga 2 za odabrano pakovanje lijeka, te nakon toga kliknuti dugme „Učitaj datoteku“.

4.2.2 Upisivanje predložene cijene


Osim putem obrasca, predloženu cijenu moguće je unijeti klikom na dugme „Cijena nije predložena“ što će otvoriti prikaz za unos cijene kao što prikazuje Slika 4.3 (dolje).

 <p>BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</p>	<p>Reference: Aplikacija za izračun, kontrolu i izvještavanje o VP cijenama lijekova u BiH</p>	<p>Str. 12</p>
<p>Uputstvo za dostavljenje prijedloga VP cijena lijekova za nosioce dozvole za stavljenje lijeka u promet</p>	<p>Datum: 06.03.2017.</p>	<p>Verzija: 1.0</p>



Slika 4.3 (Upisivanje predložene cijene)

Na ovome prikazu potrebno je upisati prijedlog cijene te kliknuti plavu kvačicu, a za brisanje upisane cijene potrebno je kliknuti dugme „x“.

 <p>BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</p>	<p>Reference: Aplikacija za izračun, kontrolu i izvještavanje o VP cijenama lijekova u BiH</p>	<p>Str. 13</p>
<p>Uputstvo za dostavljenje prijedloga VP cijena lijekova za nosioce dozvole za stavljenje lijeka u promet</p>	<p>Datum: 06.03.2017.</p>	<p>Verzija: 1.0</p>

5. Dobivanje nove lozinke – Zaboravljena lozinka

Ukoliko korisnik zaboravi lozinku tada je potrebno da na stranici za prijavu u aplikaciju klikne na opciju „Zaboravljena lozinka?“ 1. - Slika 5.1.



ALMBiH - servis


Autorizacija pristupa servisu.

Zapamti me



Slika 5.1 (Prijava u servis - zaboravljena lozinka)

Nakon što je korisnik kliknuo na dugme „Zaboravljena lozinka“, otvara se prikaz za unos E – pošte na koju korisnik želi da se pošalje nova lozinka, Slika 5.2.

 <p>BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</p>	<p>Reference: Aplikacija za izračun, kontrolu i izvještavanje o VP cijenama lijekova u BiH</p>	<p>Str. 14</p>
<p>Uputstvo za dostavljenje prijedloga VP cijena lijekova za nosioce dozvole za stavljenje lijeka u promet</p>	<p>Datum: 06.03.2017.</p>	<p>Verzija: 1.0</p>



ALMBiH - servis

Autorizacija pristupa servisu.


Zaboravljena lozinka?

Unesite adresu e-pošte i automatski ćemo vam poslati poveznicu za postavljanje nove lozinke.
(Potrebno je unijeti adresu e-pošte koja je registrirana za vaš korisnički račun.)

Slika 5.2 (Unos E-pošte za slanje nove lozinke)

Ovdje je potrebno upisati tačnu adresu E-pošte, te kliknuti dugme „Pošalji mi“. Nakon nekoliko minuta korisnik će primiti E-mail u kojemu je potrebno kliknuti na link koji će otvoriti prikaz kao Slika 5.3.

Napomena: Nakon što je korisnik primio E-mail za promjenu lozinke potrebno je lozinku izmijeniti u roku od 3 sata, u suprotnome potrebno je ponoviti postupak klikom na „Zaboravljena lozinka“ 1. - Slika 5.1.

 <p>BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА</p>	<p>Reference: Aplikacija za izračun, kontrolu i izvještavanje o VP cijenama lijekova u BiH</p>	<p>Str. 15</p>
<p>Uputstvo za dostavljanje prijedloga VP cijena lijekova za nosioce dozvole za stavljanje lijeka u promet</p>	<p>Datum: 06.03.2017.</p>	<p>Verzija: 1.0</p>



ALMBiH - servis: nova lozinka na zahtijev

Unesite novu lozinku

Unesite novu lozinku ponovno

SPREMI NOVU LOZINKU

Slika 5.3 (Unos nove lozinke)

Ovdje je potrebno upisati novu lozinku u polje „Unesite novu lozinku“, te ponovno upisati istu lozinku u polje „Unesite novu lozinku ponovno“. Nakon što je nova lozinka upisana u oba polja potrebno je kliknuti dugme „SPREMI NOVU LOZINKU“.